

Pojedini brojevi:	Mjesečna pretplata:
U Beogradu i u krajevima zaposjednutim od s. i kr. četa po cijeni od 8 helara	U Beogradu i u krajevima zaposjednutim od s. i kr. četa po cijeni od 2-
U Hrvatskoj, Slavoniji, Bosni i Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od 10 helara	U Beogradu sa dostavom u kuću 2-50
Izvan ovog područja po cijeni od 12 helara	U Hrvatskoj, Slavoniji, Bosni i Hercegovini i Dalmaciji 2-50
	U ostalim krajevima Austro-ugarske monarhije i Inostranstvu 4-50

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.
Uprava i primanje pretplate Topličin venac broj 21. Telefon broj 25.
Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 38. Telefon br. 245.

U desetoj bitci na Soči izgubili su Talijani 180.000 vojnika. Topničke borbe u Flandriji ponovile su se osobitom žestinom.

Ratni izvještaji.

Izvjestaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 4. juna.
Istočno bojište:

U Karpatima su odbijena neprijateljska izvidjačka odjeljenja.

Talijansko bojište:

Istočno od Gorice pokušao je neprijatelj ponovno da opet osvoji rovove, koje je bio prekinuo izgubio. Svi su njegovi napadaji ostali bez uspjeha. Naš plijen povisio se za 11 časnika, 600 vojnika i nekoliko mašinskih pušaka. Na Fajti Hribu zarobili smo 350 talijanskih vojnika u njihovim položajima. U području Jamiana postala je borbeno djelatnost mnogo živahnija.

Kod Arca u južnom Tirolu svajčana je jedna neprijateljska letilica.

Prema vrlo opreznoj ocjeni nadležne gubitci Talijana u desetoj bitci na Soči sve, što je on dosada kod prijašnjih svojih napadaja zrtvovao u ljudstvu i narodnoj snazi svojoj osvajačkoj politici. Tečajem devetnaestdnevne borbe ustanovili smo u prednjim linijama najmanje 35 neprijateljskih divizija — pa je prema tome na frontu od 40 kilometara žurilo na naše položaje najmanje polovica cijele talijanske vojske. Neprijatelj je izgubio u rrvovima i ranjenima više od 160.000 vojnika, a zarobili smo 16.000, pa je prema tome neprijatelj izgubio svega najmanje 180.000 ljudi. Ovom gubitku od 180.000 ljudi može neprijatelj suprotstaviti kao dobitak samo zauzeće brda Kuk i posve uništeno selo Jamiano — svakako malo prema onom velikom veselju, koje je vladalo kao na dan objektivne rata u Italiji: uspjeh je bezuvjetno i cijelosti ostao na našoj strani.

Njegovo Veličanstvo car i kralj je u krugu svojih valjanih i pobjedonosnih boraca izdao slijedeću zapovijest:

Mojoj sočanskoj vojsci!
U teškim i nekoliko dnevnim borbama odbili ste dugo spremne sa velikim snagama provedene napadaje neprijatelja i njemu ponovno pokazali, koja hrabrost živi u vašim grudima. Sililo Me, da pohitim ka vama i da vam u vašoj sredini zahvalim za vašu hrabrost, vašu usrajnost i požrtvovnost. Po-

tekli iz svih krajeva mile otadžbine, vi ste u čvrstoj zajednici sa sjedinjenim silama i u vjernoj saradnji učinili čuda i zaslužili toplu hvalu otadžbine; ne mogu svakome pojedino od vas oko u oko izraziti svoju hvalu, ali komanderski krst vojnog reda carice i kraljice Marije Terezije, kojega danas stavljam na grudi vašeg izvanrednog vodje general-pukovnika pl. Borojevića, ne predstavlja samo Moje najviše priznanje niemu kao zapovjedniku vojske, nego on pokazuje i vama svima — zapovjednicima i borcima — Moju najusrdniju hvalu, Moje ponosno zadovoljstvo. Božiji blagoslov je bio s nama, neka nas i dalje čuva i štiti i neka nam dade konačan i pun uspjeh!

Jugoslavinsko bojište:
Nepromijenjeno.

Jedini put.

Sve više i više gubi se grmljavina desete bitke na Soči. Iz vruće atmosfere, koja je sedmicama prikrivala ovo krvavo razbojište, izblja sve više čimbenica: zid hrabrih branilaca stoji još danas neslomljen u staroj svojoj snazi na svom mjestu. Ka ovim je junacima došao vrhovni vojni gospodar sa svojom uzvišenom suprugom, da im izreče svoju zahvalnost. Njegovo Veličanstvo govorilo je s mnogim vojnicima, čija junačka djela ne pievaju pjesme, govorio je s njima kao vrhovni zapovjednik, kao čovjek čovjeku. Tom je prilikom odlikovao Njegovo Veličanstvo pobjedonosnog vojskovođu general-pukovnika Borojevića komanderskim krstom reda carice i kraljice Marije Terezije i na ovaj način pokazalo počast svim junacima, koji se od Tolmina do mora bore za svoju otadžbinu!

Sve je to važno utvrditi u ovim danima, kad se na svim stranama govori više, nego što je činilo se nužno. Mlado i staro uprlje je na žalost svoje pogledu u Stockholmu i očekuje odande opšti spas, a sve više i više smućuju se pojmovi,

na koji način i kako da se spriječi prolijevanje krvi u Evropi; i ovdje i ondje pojavila su se pojedina neodgovorna lica, koja kako se čini još više nastoje da smute i onako mutne prilike. Ovo nekoliko riječi vrijedi za socijalistička nastojanja, da se nađe put ka miru. Sama jedna ekstremno radikalna socijalistička novina izjavila je prije nekoliko dana posve otvoreno, da ovaj rat mogu svršiti samo vladu, koje su ga započele. Prema tomu sastojala bi se zadaća stockholmske konferencije najviše u tome, da se kod vladâ pobudi vojia za mirom.

Promatrajući sa ovog stanovišta, cijela ova akcija uperena je jedino protiv naših tvrdoglavih neprijatelja, jer cijelom svijetu je poznato, da središnje vlasti žele mir. Prema tomu posve su izlišna ova putovanja u prijestolni grad Švedske, posve je izlišan sav taj aparat, koji se stavlja u pogon, osobito ako se uzme u obzir, da ova neodgovorna lica rade i osjećaju kao strančari i grade mirovne kule u vazduhu, koje su prava sprdnja i ruglo za onu pravednu stvar, za koju su proliili svoju krv njihovi sinovi, braća i drugovi. Kad oni govore o uspostavljanju časno zaposjednutih zemalja, kao o jednoj činjenici, za koju je potreban samo jedan potez pera, zaboravljaju na vrlo važnu stvar: da ove zemlje nisu središnje vlasti osvojile perom, nego je svaka gruda ovih zemalja kupljena stotinama i hiljadama dragocjenih života. Iako oni sada nisu i nastoje, da dadu ovakvim zemljama još ustupke, koje one nijesu posjedovale ni prije rata, to ovakova volja za mir pokazuje slijepo nepoznavanje svih principa, za volju kojih su u svim vremenima polazili narodi u rat. Čini se, da zvaničnici u Engleskoj pravo ocjenjuju ove sastanke u Stockholmu, pa za to ni ne sprječavaju svoje socijaliste da onamo putuju. Jedna engleska novina i onako je rekla prije nekoliko dana, da nema nikakvih znakova, po kojima bi konferencije u Stockholmu mogle da urode zlim posljedicama, jer engleski socijalisti zacijelo neće biti nikada toliko drski, da

smatraju sebe engleskom odgovornom vladom i prisvajaju sebi njena prava. Ovo zvuči dosta jasno kao gorka ironija. Nadati se, da će engleska vlada ovako cijeniti i delegate srednje Evrope i da neće zamijeniti njihovo mišljenje s mišljenjem onih, koji su doista odgovorni.

Medjutim je naša dužnost, a da ne svraćamo svoje poglede lijevo ili desno, da odlučno stupamo dalje na putu, koji jedino vodi časnom miru. To je težak i uzan put, ali je on put časti, put prav, kojega nam je propisala povijest. Svaki dan novih naših borbi i pobjeda vode nas bliže ovom cilju. Svaki liješ junaka na bojnim poljanama, svaki novi krst za hrabrost na grudima naših vojnika, svaki krst Marije Terezije našim vojskovođama, sve su to tvrde stepenice na ovom putu na kojem treba da stupamo dalje. Dotle, dok redovi naših junaka stoje kao granitni bedem protiv neprijateljske bujice, naš je mir u dobrim rukama, da bolje ne trebamo ni željeti.

Pred opštom ofenzivom sporazumnih sila.

Stegemannovo mišljenje.
(Naročiti brzojav »Beogradskih Novina«)
Bern, 4. juna.

Razmatrajući ratni položaj iskazuje Stegemann u »Bund«-u svoje mišljenje, da se svijet ponovo nalazi pred velikim vojničkim odlukama. I ako to dosta iznenadno zvuči poslije popuštanja dosadanjih ofenziva sporazumnih sila, ipak se može s priličnom određenošću reći, da smo blizu više ili manje potpunog opštoj ofenzivi sporazumnih sila. Završene su pripreme sporazumnih sila za novu uvećanu opštu ofenzivu. One su se morale tako brzo završiti, jer se sporazumne sile povodom slabljenja svojih prekomorskih veza i snabdijevanja svoje vojske nalaze u teškom stratejskom skriptu, pa zbog toga moraju pristupiti ofenzivi. S druge strane središnje vlasti svoje obrambene mjere izvele do savršenstva i moraju prije svega ostati u položaju obrane, da bi napad na unutarnje linije lako odbile, s prirodnim riskovanjem, da od prostora za svoje kretanje, koje su izvojevale u stratejskim ispadnim borbama, ostave nešto zemljišta napadaču. S toga se mora računati sa ogromnim borbama na zapadu, s više ili manje značajnim operacijama na isto-

ku i na Balkanu, čemu će se bez sumnje pridružiti ponovne borbe na Soči i na Krasiu.

Za i protiv ofenzive Ruslje.
(Naročiti brzojav »Beogradskih Novina«)
Haag, 4. juna.

»Times« javlja iz Petrograda: Sa svih strana znaci kazuju, da Rusija počnje uvijdati potrebu, da odmah pređe u ofenzivu. Izaslanici Brusilovljeve vojske su jednoglo riješili, da se pristupi ofenzivi: Kongres časnika u Petrogradu izjasnio se velikom većinom, da se odmah krene naprijed. Svi konjički pukovi zakleli su se, da će poći protiv neprijatelja. Ali, dodaje dopisnik, ne postoji još nikako potpuna sloga u pogledu ofenzive.

Neki organi socijalista, naročito dnevni list radničkog i vojničkog savjeta, neprekidno zahtijevaju, da savezničke vlade, prije no što bi ruska vojska ponovo otpočela svoje ratne operacije, moraju primiti utvrđeno pravilo: »nikakvih aneksija, nikakve ratne odštete«. Na ovo dopisnik primjećuje, da će se ovaj nesporazum vjerovatno uskoro otkloniti.

»Djelo Naroda«, organ revolucionarnih socijalista, priznaje, da je nemoguće ostaviti da i dalje postoji ovaj sadanji nesigurni položaj. Samo su dvije mogućnosti: zaseban mir ili uspostavljenje jedinstva frontova. Revolucionarna demokracija je odbacila prvi put, s toga se mora izvesti vojničko i političko jedinstvo, ali s priznanjem načela: nikakvih aneksija, nikakve ratne odštete.

Organ Maksima Gorkoga, »Nova Jiznj« navajuje, da se aneksije i oštete moraju još odlučnije otkazati.

»Pravda«, organ Lenina, govori odlučno protiv nove ofenzive.

»Nova Volja«, koja zastupa umjereni dio ruske socijalističke stranke, opominje, da prijeti unutarnja kriza, ako se nebi izbjegao rascjep na frontu i ako se nebi shvatilo priznanje zahtjeva sadanjih dana. Zemlja će tada biti izložena uništenju.

Kritika ruske vojske.
(Naročiti brzojav »Beogradskih Novina«)
Christiania, 4. juna.

Prema naročitom londonskom brzojavu »Aitonposten«-a izjavio je pukovnik Jakubovič u uredu za snabdijevanje vojske, da je sve za ofenzivu spremno, samo nema potrebnog osjećaja dužnosti vojnika, koji su napustili front i spriječavaju dobavljanje potrebnih zaliha, životnih namirnica i municije.

Podlistak.

Bora Stanković:
Beogradske šetnje.
(Kafedžijska posla).

Danas se više rentira biti kod koga kafedžije prost kelner (a podrumar je već veliko zvanje i počastvovanje) nego li šta drugo. A biti danas kafedžija to je više i bolje nego da se dobije »glavni zgoditak na Lutriji«. Ne promose se uzalud glasovi: da dok se ceo svet trudi da u Stockholmu pošalje izaslanike za mir, dotle se beogradske kafedžije i još neki trgovci spremaju da pošlju neku svoju deputaciju i izaslanstvo, koje će тамо glasati — protiv mira!

A i kako da neće. Eno svakoga kafedžiju poznate: kako na pet stotina koračaji ispred vas strči i odudara od ostalih. Izdavaju se i punim iznegovanim licem sa zlatnim prstenjem na rukama i lančevima kako od sahata tako i od kase na svome trbuhu. I hod im siguran, pogled vedar, pribiran i zasijen. Ako puši on puši na čilbarsku mušticu sa zlatnim monogramom, koju jedva može obznaniti ustima, jer je tako debela. Za one prve hotelijere iz Glavne Čaršije čovek se već toliko i ne iznenadjuje i nije mu krivo, što postadoše u pravom smislu »grofovi i baroni«. Jednako se voze na svojim landaunima, okruženi buketima cveća, kao da idu sa neke svadbe i venčanja i

što odavna prestadoše da opšte sa svima mušterijama u hotelu već samo sa izvesnim odabranim mašim »kružokom« i samo se vidjaju u društvu sa velikim finansijerima iz raznih banaka u industrijskih preduzeća. Njima čovek toliko i da ne zavidi, jer su i pre bili na »velikoj nozi« i u gospodstvu. Ali ovi drugi, t. z. »naši«, što su sa nama tako reći odrasli, u čijim radnjama ako nije jedan čošak od kafane, a ono sigurno dvojica i troja vrata i prozori kupljeni od našega novca. Tu smo mi toliko godišnjim dolaskom i trošenjem tako obilno ulagali, da kada bi to bila kakva štedionica a ne kafana, sigurno bi do sada ako ne dve a ono bar jednu knuću imali zaštedjenu. I zato kada ovi, »naši« da vidite kako se oni pogospodiše i pogodiše. I što je najstrašnije, mislim da ni žrtva Avramova nije više mučena nego što nas oni sada muče. Ne prodje mesec dana a oni povećaju cenu piću. I to čine sa takom nasladom, kao da čisto osećaju neko rasko zadovoljstvo u tome. Tama se pomirimo na tek od prošloga meseca povećanom cenom a oni opet počnu da je penju. Obično nadjemo koga prijatelja koji nam obeća pozajmljivati malo više, da bi time a da žena ne zna pokrili mesečni deficit koji je nastao zbog povećane cene. I kada to svršimo taman dahnemo dušom i počnemo u miru da živimo, i redovno da ispljamo svoje »porcije«, a on kafedžija kao da postane ljubomoran na tu našu stalozenost i mirnoću počne:

— G. Boro, skupo vino! . .

— Pa skupo, skupo šta će mo?! Odgovaram mu ja nemarno, samo da me jednom ostavi na miru.

— Ama ne govorim za ovo, što ga plješ već za ono drugo što će biti? Vas već počne kao neka guja oko sreca da muči: Znaete našta već cilja i našta vas priprema tim govorom.

— Kako, zašto skupa? — Nemoćući da izdrži, i uplašen jer zna da se to odnosi i na njegovo piće, na rakiju da će i njoj podići cenu, javlja se Jakov pillar. I hvatajući svoj čokanj rakije rukama kao boječ se da mu i na njemu, odmah ne podigne cenu, pun jeda, ljutnje, zaboravljajući da govori pravilno, već mešajući i svoj dijalekat počne svoju svakidašnju tužbu: Zašta skupo? Kako skupo? Šta hoćete, vi kafedžije. Bil sam bre i u Amerika, pa ovakva sorta k. fedžijske kako vas nema. Dušu, bre, iskate da nam zemate. Za sve taksa i propisana cena a za vas ništa! I jednako boječ se da mu i na ovom čokanju koga držl u rukama ne podigne cenu, jer ga tako »milo« poče kafedžija pogledjivati šta se on džapa i protestuje, kada se za sada povećana cena ne tiče njegovu pića rakije već našeg pića vina, ispi svoj čokanj na dušak i zakašljavši se, još jače zagrijan i ljutit nastavl svoju grdnju:

— Zašta skupo? Rakija iz depoa kupujete po pet kruna, a ovamo isterate na ove čokanje dvadeset kruna i više. Po gle?! — I poče zagledjivati i prevrtati onaj prazan čokanj od rakije, koji je zaista bio remek delo, staklarske umetnosti što se tiče maloga obli-

ma i prostora. Pa u ovo nema šta čovek ni da dune, a kamo li šta da iz njega ispije. Kao da ste imali neku tajnu staklarsku fabriku pa odmah u svima kafanama sve ovako jednaki i kao šnajderski naprstak tako mali, ovi čokanjčići. A prvi se ovakav čokanj pojavljuje kod onoga, onoga de, ama ime kafanata ne mogu da mu zapamtim. U moj kraj, kuda sam se rodio nema te životinje kako se zove ta njegovu kafanata. . . kod noga de, kod »Ergena«.

— Nije kod »Ergena« nego kod »Jelena«. Popraviš ga drugi.

— Ti Jakovo, da piješ tu svoju rakiju i da čutiš. A ako ti se ne dopada eno ti druga kafana pa idi tamo! oseće se ljutito kafedžija na Jakova kao veleći: bar za tebe mi je lako. Ja gledam sa ovima, starih mušterijama sa kojima deset i više godina nosim se po kafani, da sa njima udesim i da se oni ne bune a ovo gle počeo ovaj! . . .

— Ama ne ljutim se, bre bratko, toliko na vas, kafedžije — omekša Jakov uplašen da mu kafedžija zaista poče više davati rakije, pa ma koliko on ne se ljuteo da plati. — Hajde vi što držite radnjata, imate troškove. Tu je elektrika, tu su stolice, astali, ali ovi, ovi kafedžije što imat samo koncesije a ne drže radnja, što oni ovoliko parite da zarade? I rešen da kaže sve pa ma ga kafedžija isterao iz kafane što im otkriva tajnu, okrenu se nama — meni toliko ne, jer već se toliko poznajemo,

* Ergen = mladić, neženja i ndvrač ženskinja.

da smo na »ti« koliko »starome« i »Čiči« lili i namršteno, ljutito počne:

— Znaš gospodine? A ne lažem te. Tako mi zdravlja, tako mi Gospoda! Jučer sam bil kod depoa gde se daje rakija na kafedžije i svojim očima sam video kako čim dobije »ceduljku« za sto litara rakije, on rakiju ne uzima već onu ceduljku, odmah prepredaje drugom po petnaest kruna. I odmah, odmah gotova zarada hiljada kruna! Ja, zar nije tako? I sasvim razjareno rešen, da ga kafedžija i istera iz kafane okrenu se njemu. — A Jovane? Na koga jučer onaj od Višnjička kafana prodaje svoju »ceduljku« a u svoja kafana ni litar rakije ne odnese? Kafedžija uhvaćen u tu njihovu tajnu, već sramežljivo i spuštajući svoj ljutit glas poče: — Pa jest! da, prodaju! Zato je i skupa tako rakija, što je od »drugoga« kupujem po petnaest. . .

— Pa kako od drugoga, kada je svi dobijate od depoa po pet kruna. Kamo ti ova od pet kruna, što si dobio? — Pa eto ta je što je pijete. Ali i ona, pomešana je sa ovom od petnaest kruna, što sam je kupio od »drugoga«! Poče da ustupa kafedžija i kao da se povlači iz svadbe.

Svi se gosti zgranuše na ovakav kafedžijski »trik«. Kupuju je po pet kruna a jedan drugom prepredaje po petnaest, da bi pola varoši ostalo bez rakije, te da se mora kod ovih, koji je kupuju plaćati koliko ovi hoće. Jakov osećajući se pobeđiocem i gospodarem situacije i osećajući da mu kafedžija sada ovako prokaženi i kao

Ruski haos.

Novi pregovori između sporazumnih sila. (Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Haag, 4. juna.

Londonski „Daily Telegraph“ javlja iz Petrograda, da se između sporazumnih sila i ruske vlade vode novi pregovori o završetku rata.

Saziv ustavotvorne skupštine.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“).

Berlin, 4. juna.

„Deutsche Tageszeitung“ javlja sa ruske granice: Narodnom privremenoj ruske vlade ustavotvorna skupština je sazvana za 15.—30. juna.

Vatikan i nova Rusija.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Stockholm, 4. juna.

„Riječ“ saopštava, da je Vatikan riješio, da ustanovi vlastitu upravu za katoličke stvari u Rusiji. Papa se prima sam predsjedništva te uprave. Upravi će biti još i cilj da izvede zблиženje između rimo-katoličke i pravoslavne crkve.

Razgovor Čeretelija sa poslanicima sporazumnih sila.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“).

Bern, 4. juna.

„Times“ javlja iz Petrograda: U sjednici savjeta radničkih i vojničkih izaslanika podnio je ministar saobraćaja Čereteli izvještaj o svome razgovoru sa poslanicima sporazumnih sila. Poslanici su mu na zadovoljstvo odgovorili na postavljeno pitanje, kako se njihove vlade drže prema novoj politici privremene vlade. Na pitanje, da li će se moći preduzeti naknadna proučavanja postojećih ugovora, poslanici su odgovorili, da to zavisi od javnog mišljenja u sporazumnim zemljama. Na pitanje, da li bi savezničke vlade bile protivne, da socijalističke manjine njihovih zemalja dodju u dodir s ruskim socijalistima, poslanici nijesu ništa određeno odgovorili.

Organ radničkog i vojničkog savjeta protiv Engleza.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“).

Bern, 4. juna.

„Temps“ javlja iz Petrograda: „Izvestija“, organ radničkog i vojničkog savjeta, donosi članak kao odgovor engleskim listovima, koji tvrde da ne postoje nikakve nesuglasice između sporazumnih sila i Rusije o načelu mira „bez aneksija, bez ratnih ošteta“.

„Izvestija“ pišu: Ni jednog čovjeka neće žrtvovati ruska revolucija da vama pomogne, da se poprave istorijske nepravde, koje su na vaš račun počinjene. Kako upravo stoji s vašim istorijskim nepravdama, naime sa Irskom, Indijom, Egiptom i t. d.? Ako vi tako željno pravičnost želite, onda prvo otpočnite sami, da budete pravični. Vaše lijepe riječi neće zavesti rusku demokratiju. Neće ona vaditi kestenje iz vatre za Engleze, Francuze i Japance. Budite bar toliko iskreni kao što su Japanci, koji za daleki istok ne primaju načelo „bez aneksija“. Ruska demokratija i privremena vlada ostaće vjerni primljenim načelima.

„Izvestija“ izjavljuju, da nikakva naredjenja ne bi mogla prinukati demokratiju, da ma i za jedan dan produže rat, da bi se postigla proizvoljna izmjena granica. Narod je čvrsto uvjeren, da se oslobodjenje podjarmljenih ne može postići ratom, nego samo mirom. Aneksija znači nepravdično prisvajanje oblasti, koja se na dan objave

rata nalazila u posjedu druge države. Načelo „bez aneksija“ znači, da narod ne želi proliti ni kap svoje krvi za takav nepravdičan način prisvajanja.

Najnovije brzojavne vijesti.

Kralj Viktor Emanuelo u Hečlištu za živčane bolesti.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Karlsruhe, 4. juna.

Iz pouzdanog izvora javlja „Berliner Tagblatt“ iz Milana, da se talijanski kralj Viktor Emanuelo nalazi u jednom privatnom liječilištu za živčane bolesti, u koje je doveden po savjetu svoga ličnog ljekara.

Mogućnost japansko-američkog sukoba.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Amsterdam, 4. juna.

Kako holandski listovi saznaju, izjavio je jedan zapovjednički časnik japanske flote, koja sad krstari u Sredozemnom moru, da Japan neće dozvoliti, da se Sjedinjene Države učvrste u Meksici. Ako bi Wilson doista preuzeo otimački pohod protiv Meksika, ond a je američko-japanski sukob neizbježan.

Iz Hrvatske i Bosne.

Novi hrvatski slikar.

Zagrebački listovi javljaju, da se ovih dana pojavio još jedan novi mladi hrvatski slikar, Angjelko Kaurić, koji je u Zagrebu izložio svoje ratne slike. On je učenik prof. Čikoša i Krizmana, pa je nedavno s prof. Otonom Ivekovićem bio na ruskom i talijanskom frontu, gdje je naslikao više uspješnih slika, ponajviše akvarela i crteža.

VI. ratni zajam.

Dok naši neprijatelji ponovno uzaludno pokušavaju, da nam gdje bilo prirede vojnički poraz, najsvjetlija je dužnost svakoga pojedinca, da upiše koju svotu na ratni zajam. Pošto će za malo dana proteći rok određen za upisivanje, moramo ovo vrijeme upotrijebiti, kako bi rezultat upisivanja bio po mogućnosti što veći i imponujući, kako bi naši neprijatelji uvidjeli, da naša pripravnost za častni mir ne proizilazi iz slabosti, Stoga se upozoruje, da upiše na ratni zajam primaju sve bankovne ekspoziture u Beogradu, sva odjeljena vojne glavne gubernije u Srbiji, zapovjedništvo stožernog odjeljenja, zapovjedništvo mosne brane i grada Beograda (okružno zapovjedništvo Beograd-grad), zapovjedništva pričuvnih bolnica „Brčko“ i „Brünn“, direkcija pošte i brzojava, zapovjedništvo vojne željeznice „jug“, fond za udovice i siročad, sva okružna zapovjedništva i doknadni bataljuni u opsegu gubernije.

Grad i okolica.

Danas je utorak 5. juna; po starom 23. maja. Rimokatolici: Bonifacije; pravoslavni: Treći dan Duhova. — Sunce se rđa u 4:04, a zalazi u 7:53 (po starom vremenu). Gostovanje bečkog „Raimundtheater-a“ Danas „Jesenje vježbe“ (Jesenji manevar). Početak u 8:30 sati naveče. Pristup imade i građanstvo, a ulaznice vrijede kao dozvola za slobodan prolaz (Pasterschein) poslije određenog vremena. Ladja između Zemuna i Beograda kreće iz Beograda za Zemun od 6 sati u jutro do 9 sati naveče svakoga sata osim u 1 sat poslije podne. Polazak iz Zemuna za Beograd od 6:30 ujutro do 8:30 naveče svakoga sata osim u 12:30 poslije podne.

Izvolte na večeru. I sav trepće blaženo i srečno, što ga je žena donoseći večeru ovako zgodno izvukla iz plačke, u koju je bio upao. I tako ga zgodnim otkrivanjem njihove kafedžijske tajne zbunimo po nekada, da odmah ne poveća cenu piću. Čak mu i otvoreno pripretilo: da čim podigne cenu tome „novom“ piću, da čemo ga napustiti. Da će istu sudbinu i on dočekati kao evo njegov komšija, koji sada ceo dan stoji na vratima kafe i nekako plačljivo pozdravlja goste koji prolaze pored njega i dolaze ovamo. Jer on je naposljetku uspeo da sve goste rasterya jednako povećanjem cena, jednako mešanjem pića, da ne bi bilo isto piće, već svakad drugo, novo, koje je tobož sada kupio skuplje i zato mora i njima da poveća cenu. Ali ovaj naš kafedžija zna drugo „trik“, kojim će nas nagnati da primimo novu, veću cenu. On izvalja dva tri burad iz podruma i metne ih ispred kafe da izgleda da ga je sada kupio i doneo i eto još ga nije ni otvorio. A ono vino, što je estalo u podrumu, koje prodaje po staroj ceni počne da meša i razblažuje, da ti treba duplo više nego obično. Pa i to svaki čas se muti. Nesaje ga. Na dnu je bureta. I kad vas tako dva tri dana izmuči da mi prosto od nepića počnemo da malaksavamo i jedan drugoga kronički da pogledujemo — onda bi on počeo da vadi od one buradi ispred kafe i da nam donosi da ga probamo to „novo“ vino, koje on mora po pet kruna sada prodavati. Pa udesi kao i neku pred-

Kinematografi: Vojni kino (Kološum): U 4 i 6 sati poslije podne predstave za građanstvo. — C. kr. gradjanski kino (Paris): U 6 sati predstava za građanstvo. Casnička i činovnička kasina otvorena je do 12 sati u noći. „Grand Hotel“: Dnevno koncert. Početak u 6 sati poslije podne. Posjeta bolesnika u bolnicama: U bolnici „Brčko“ od 2—4 sata poslije podne. U bolnici „Brünn“ od 9:30—12 sati prije podne i od 2—4 sata poslije podne.

„Raimundtheater“ u Beogradu.

Gostovanje bečkog „Raimundova pozorišta“ dobro je počelo. Prekinoć i sinoć davala se najaktuelnija bečka opereta „Kuća triju djevojaka“ („Das Dreimäderlhaus“), koja se može podičiti sa već blizu tisuću predstava. Zgodna ideja, da se život Schubertov iznese na pozornicu u samim njegovim kompozicijama, izradjena je u polu šaljivu a polu ozbiljnu sujetu, koji se u svojoj jezgri oteo neukusu običajni operetnih lepirica. Vazduh od prije stotine godina, koji se ne očituje samo u „biedermeier“stvu nego i u romantici čuvstveno, u melodioznim se Schubertovim napjevima prima čovječjeg srca upravo zaradi toga, što je već prošao i što je nekad označivao bivstvo ljudske sreće. I komična je strana u ovoj opereti odlično zastupana. Tu je u prvom redu otac „triju djevojaka“, kojega je g. Guttman u zadahnuo svojim poznatim humorom i oživio prirodnom karakteristikom, zatim policista gosp. Egger s nekim vanredno smiješnim „trikovima“ i aparinošću svoje figure poput lutke, a jednako i gdjica Matušek kao kućepaziteljica.

Pjevački, to jest vrijedniji dio same stvari, bio je bolje izveden, nego li što je to bilo za zimskog gostovanja. G. Fritz Neumann u diskretnoj igri nesretnog glazbenika pokazao je i svoj topli, umijati glas, kojega daje svareno- nom lakoćom, bez napora i glazbeno tačno; isto je tako gdjica Koss kao najmladja od „triju djevojaka“ i kao nesudjena vjerenica glazbenikova razvila osobit čar i inteligentno shvaćanje u igri, a pjevom je stajala uz bok i g. Naumannu i g. Flemmingu, koji je vrlo dobro iznio suparnika „barona“ nastojeći, da i glasom bude „suparnik“ glazbotvorcu Schubertu. Iznenadio je i g. Langer svojim sonovnim baritonom, a i svi ostali u manjim ulogama upotijunili su cijelu predstavu, tako da smo već prvih večeri dobili utisak, da imamo pred sobom vrsnu družbu, koja potpuno vlada sa svojom igrom i koja će nam mnogu ljetnu večer zasladiti. Ne valja zaboraviti mirno i ko- rektno dirigovanje g. F. Schön- baumsfelda, koji nam se tom prilikom prvi put predstavio. Režija g. Guttmanna, dobroga nam znanca od zimus, stvorila je pravo čudo od kazinske, razmierno male pozornice. Općinstvo je s velikim interesom pratilo obje predstave, ne škrtaćei s pljeskom, a nekada je točke neumornim odobravanjem narečito zahtijevalo, da se ponove.

Večeras Kalmanove „Jesenje vježbe“

Upisivanje na ratni zajam.

Kod mjesta za upisivanje na ratni zajam, koje je određeno kod c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad, upisano je do 2. o. mi. na 6. austrijski kao i ugarski ratni zajam od momčadi vojne policije i oružništva 154.300 K, a od građanskog stanovništva 62.800 K, dakle svega 217.100 K.

Traže se radi prijema novčaniln uputnica.

Radi prijema novčaniln uputnica, potrebno je da se javi sa legitimacijama, ili da pošaljete svoje tačne adrese g. Mihajlu Gjorgjeviću, profesoru sa stanom u Bregovitoj ulici broj 14:

- 1. Pavle Aršinov, profesor u penziji;
2. Petar Ž. Ilić, profesor iz Skoplja;
3. Dimitrije Premović, profesor;
4. Dragoljub P. Gjorgjević, suplent, i
5. Zvijom Todorović, suplent.

Sudar tramvaja.

3. o. mj. sudarila su se u blizini časničke kasine u Topčideru dvojica tramvajska kola (kola br. 30 na putu za Topčider i kola br. 18 na putu za Beograd). Kod toga su 3 lica kako izgleda lakše ozlijeđena, dok je 1 lice teško ozlijeđeno moralo biti policijskim kolima za spasavanje preveženo u gradjansku bolnicu. Ustanovilo se, da nesreći nije kriv ni jedan od upravljača kola, nego osoblje kola br. 29, koje je propustilo da upravljaču kola br. 30 javi, da iza njli slijede još jedna kola, koja su svaki čas morala stići. Ima se zahvaliti prisutnosti duha obiju upravljača kola, da brzim kočenjem prepriječe nesreću veće dimenzije.

Legitimacije za „cubok“.

Prodaja „cuboka“ na opštinskoj prodavnici shodno prodaji mesa, vršiće se od sada na legitimacijama za „cubok“.

Legitimacije za „cubok“ moćice dobiti samo siromašne porodice, koje imaju od tri člana na više. Porodice sa manjim brojem članova mogu dobiti ove legitimacije samo u slučaju, ako su članovi porodice nesposobni za rad.

Po ovim legitimacijama moćice se dobiti „cubok“ i to: glave, džigerice ili slezene do 2 kilograma. Govedje noge po 2 do 4 komada prema porodičnoj opterećenosti.

Porodice, koje dobiju legitimacije za „cubok“, ne mogu dobiti karte za meso.

† Prota Milan Gjurić.

Kako nam javljaju, prije kratkog vremena preminuo je u Rimu dugogodišnji narodni poslanik prota Milan Gjurić.

Uspjele „junaka iz Like“ u Požegi.

Iz Požege primili smo ovaj brzojav: „U Požegi je poznati ml. ta Marijan Matijević („junak iz Like“) sa svojim predstavama doživio veliki uspjeh.“ — U utorak i srijedu 5. i 6. o. mj. priredjuje Marijan Matijević predstave u Čačku. S obzirom na to, što on te predstave priredjuje u korist dobrotvornih institucija, ponovno ga toplo preporučujemo.

Dar.

Jedan dobrotvor, koji ne će da mu se zna za ime, priposlao nam je juče za fond udovica i siročadi poginulih ratnika K 474. Novac je priveden svojoj svrsi.

Plivajuće kupatilo na Savi.

Novouređeno plivajuće kupatilo na Savi, ispod ratnog mosta, počelo je juče poslije pregleda od strane komisije da radi. Kupatilo, koje je razdijeljeno u tri odjela, nije još posvema gotovo pa je privremeno moguće kupati se samo u odjelu za časnike. Gospodje se mogu kupati do 11 sati prije podne, a poslije gospoda. Kad bude gotovo i odjeljenje za gospodje, (a to će biti u polovini ovog mjeseca), onda će se taj raspored izmijeniti. — Ustanovljene su ove cijene: Mjesečna karta 4 K, mjesečna karta sa upotrebom kabine od koša 5 K, jedna karta sa upotrebom kabine od koša 70 hel. Za gaćice za kupanje i čaršav plaća se 16 hel., no zbog pomanjkanja rublja preporuča se, da si to svaki sam nabavi.

Izvršenje advokatske prakse.

Naredjenjem c. i k. vojne glavne gubernije podijeljena je privremena dozvola advokatu Isaku Lówy-u iz

Beograda, da smije u Beogradu izvršivati advokatsku praksu.

Kome je nestala koza?

Kod Dragica Nenadovića na Topčiderskom brdu 21 dolutala je jedna koza, po koju može vlasnik da dodje čim plati naknadu za trošak oko hrane.

Nalaz.

1. juna nadjen je na beogradskoj željezničkoj stanici jedan torbak (Rucksack) sa rubljenim i dijelovima vojničke odore. Predan je c. i k. okružnom zapovjedništvu Beograd-grad, gdje ga vlasnik može dobiti.

Izvištaj priljavnog ureda.

3. juna: prijavljeno 58, odjavljeno 25, selidaba 32; u hotelima prijavljeno 64, odjavljeno 78, ostalo u hotelima svega 280 prijavljenih stranaca.

Književni prijedlog.

„Zabavna biblioteka“. Već smo ranije imali prilike, da u našem listu preporučimo ovu doista jedinstvenu biblioteku u Hrvatskoj, kojoj je urednik ukusom istančani i neumorni književnik prof. dr. Nikola Andrić. On je već izdao od 70 svezaka ponajizumisljivijih romana iz gotovo cijele svjetske literature, a velikom je većinom pogodio pravu žicu u svoje publike. Njegova je biblioteka doista prava „zabavna biblioteka“, ali se opet ne da s one skilske staze, da ugadja publici, omaknuti i spustiti na pogodovanje instinktu, već uzgaja i podiže opšti obrazovni nivoau publike. I ako je više puta sadržaj tih romana senzacionalan, to ipak te senzacije nisu poput onih iz kriminalnih t. zv. „funtromana“, nego su umjetnički zaodjenute i ukusno iznesene, a mnogo puta i psihološki razradjene.

Činjenica je, da je „Zabavna biblioteka“ prva od svijui i najviše od svijui drugih prokrčila sebi put u hrvatsku i srpsku publiku. Knjige se te jedva dočekivaju, brzo se i u slast pročitaju, a kako su uza to ispravno i ukusno prevedene, nema im zabilja zamjere. Cijena im je prema sadašnjim prilikama doista minimalna (ili da kažemo „maksimalna“?); svezak najme dodje na 1 krunu! Može se poručiti preko knjižare S. B. Cvijanovića u Beogradu.

Prošli mjesec dobili smo od iste biblioteke ove tri knjige:

1) Ljepota djevojka. Roman iz poljskog umjetničkog života, napisao Sewer Maciejowski. Vedra knjiga kojoj sadržaj nije isisan iz proštu, nego je točan opis ljubavi i ženidbe poljskog slikara Vi. Tetmajera, koji se — kao i pjesnik Lucijan Rydel — oženio seljakinjom. Bilo je to u doba, kad su poljski umjetnici otkrili puk poljski i našli u njemu novo vrelo snage i nadahnuća. Junak romana dokazuje svojim životom, da i danas ima ljudi, koji umiju uloviti onu Maeterlinckovu „modru pticu“, koju svijet zove srećom i za koju se obično kaže, da se ne može naći. Sretna ljubav Wacka i Jaguše dokazuje protivno. Pisac ovoga djela razotkriva nam tu tajnu života suncem obasjanim redcima svoje knjige.

2) „Azbejin“. Roman iz života jednog ruskog virtuosa od Osipa Subina. Ljubav, koja se zapreda u Rimu u umire ondje. Kneginja ruska Natalija Aleksandrovna Asanova i slavljeni guslač Boris Lenski. Nije to nikakova međsallanca društvenoga položaja nego možda međsallanca osjećaja i gledanja. Aristokratkinja se trudi da udje u svijet umjetnički, ali joj se prebija snaga duše. Arapski glazbeni motiv „azbejin“, lebdil nad njima kao djavolski krik. Sice ti se oteže gledajući bol kćerke Mašenke i sina Nikolaja. A slap s rimske fontane dei Trevi dalje mramori svoju neshvatljivu pjesmu.

uhvaćen u njegovoj tajni neće smeti ne dati mu rakije koliko hoće, poručil odmah dva polića i nastavi:

— Da, molim očima sam to gledao kako mi gospoda. Jest hiljadu kruna za pela sahata zarada. Jest, Boga mi.

Ali u tome uvek bi se javljao kao neki za kafedžiju andjeo izbavitelj iz ove njegove mučne i teške situacije. Iz dvorišta iz kuje ulazila bi kafedžika sa velikim poslužavnikom, na kome je bila poredjana večera. I pogledavši svojim pametnim očima, sa razvučenim kao skromnim osmehom, ali u kome je bilo dosta sujete i zadovoljstva od dobrog, bogastva i izobilja. Opasana onom raskošnom, crnom čipkanom keceljom, koju je njen Jovan pre nekoliko godina kupio nekoj rođjaci za poklon pa sada, pošto ona nema druge kecelje mora nju eto po kafani da nosi, upućivala bi se sa poslužavnikom pravo onom astalu za kojim obično večeravaju pozivajući muža:

— Hajde „čoveče“, hajde da večeramo? A to „čoveče“ značilo je: hajde, hodi da se odmorim i da dahneć dušom. Čeo dan se boriš i mučiš sa tim gostima kao „ala sa beričetom“.

I zajsta ga je to onda spasavalo od gnjeva kafanskih gostiju. Odmah se izvalci iz kelneraja gdje je bio stešnjen od maločas grdnji, i sedajući tamo za sto, počne da guta halapljivo masne zalogaje, tako da se tek posle per šest pojedjenih zalogaja seti da nam kaže ono običajeno pozivanje na večeru, jer se tek sada okreće k nama i punim ustima veli nam:

sjavu. Nadju se naročiti ljudi, koji će mu služiti kao neki statiste i nas uveravati, kako su oni svojim očima videli, kako je on to vino kupio po toliko i toliko. Onaj visoki Joška tek držeći punu čašu probe ispred sebe meče svoju alasku razvijenu ručnicu na prsa i veli mi kao zaklinjući mi se:

— Jes, gospodin Boro. Očiju mi. Ja sam bio tu kada ga je platio po četiri krune i dvadeset.

Pa čak i neki taljigaši izvlačeći neke panjeve iz avlije koji bi trebali da prestavljaju podupirače za burad, kada su ih dovozili na svojim kolima, prolazeći pored vas, počeli bi da dobacuju kafedžiji:

— Boga mi, gazda Jovo, ti iz cele partije vina najbolje dobi. Baš se nismo nadali, da ćeš tako dobro piće dobiti. A Jova, smeškajući se ispod brkova, trepćući blaženo očima nosi visoko onu punu čašu toga „novoga“ vina jednako je spram sunca zagleda, već i jednako nas nudeći da ga probamo. Čak nudi i Stojana šustera, koji sem rakije samo na Uskrs ili Božić ako vino okusi. Ali najviše obleće oko „Čiče“. Glavno je, da njega obeđi, njega da predobije i privoli. Tek ga čuješ, kako oko Čičina astala veli:

— Čiča, da probaš! Pogle kako se, kao kristal prema suncu...

— Dobro je Jovane. Dobro! Veli mu Čiča i odbija da proba, jer zna našta ga ovaj mami i navlači. Pa bojeći se da se neće moći odupreti iskušenju, prekrštava svoje ruke ispred sebe, da bi ih čvrsto držao. Ali opet nemože da odoli

svojoj dobroti i velikodušnosti i počne da mu daje savete, kako treba sa drugim vinom da ga malo pomeša, da bi to „novo“ koje je sad kupio i koje „mora“ po većoj ceni da ga daje, dobilo kiselinu aromu, pošto on ne voli alataka vina. Ja već stojički izdržavam i nikako neću da probam. Ali onaj naš treći „stari“ popušta i proba to novo vino i mršteći se sa nasladom obiljuje usta, i osjećajući, kako će popustiti, počinje da stenje i da grdi sebe šapćući:

— Počinjem, Boro, da se uveravam kako ja postajem upropastitelj svoje kuće. Ja ga u čudu počnem gledati, Ali „Stari“ počne me uveravati. Da prosto me već stid od sebe jer sve ja na sebe i u kafani trošim. Prosto...

— More opet je lakše tebi. Počnem ga tešiti. Tvoja bar gospodja ne zna i ne vodi računa koliko imaš novaca. Za Čiču još je lakše. Sam je i nema ko da mu „zvoca“ i zagleda u džep. Ali za mene je najgore. Uzalud poštaru govorim, da i kada dobijem koju pošiljku, da je ne nosi kući, već meni na ulicu da je da, da mi mogao posle pred ženom da smanjim sumu. Pa još honorar ako u redakciji smanje, onda pošto ga ja neću moći smanjivati pred ženom, prosto ne znam, što ću. Bolje da smo i mi neki „posao“ uzeli. Evo naš Gjura što je pre prodavao bonbone, kaže da je dobro. Istina od kako sam ga izneo u feljton, ne javlja mi se više. I šeret jedan! da bi i dalje bio „junak dana“ i dalje se u varoši o njemu govorilo, našao se kao uvredjen i priča kako mu je neka sestra čak plakala, kada je pročitala kako sam

im i oca uvredio (a ona tobož zna da čita latinicu još iz matice), i da bi izgledao što sentimentalniji i što veći mučenik, sada počeo pušati bradu a la Napoleon, ne nosi više ruku izdignutu u laku, već je drži spuštenu niz kuk i poštapaajući se štapom kao neki diplomata važno, politički po kadkad samo mrdne vratom i ramenima.

— Jovane! Daj pola litre od ovoga novoga. Pet kruna, pet. Sta ču mu? odbacivši dalje mučnje poručil „sari“ i prista na novu, veću cenu:

— Molim, sad!

Kliknu pobedonosno kafedžija. I ja litar vina častim! I ne kelner, nego sam on otrča da natoči u znak svoje pobeđe nad nama. Celo nas je veće služio srećan, blažen i nasmejan. Gledao nas je milo, radosno uživajući u nama kao u neku svoju decu kao velični nam: „Ama što se mučite i koprcate, Molj ste vi. Nema vam kuda da idete. Tu ste, kod mene. I tu ostajete. Dosta vi mene mučite, a sada ču ja vas. E nema sad, g. Milorade, kao pre pa kada uveče, mada ti je kuća dva koraka od kafe, a ti poručivš, da ti se večera tu u kafanu doneše. Pa i ti, Čiča, kada dođeš, ti mi celu kafanu i dvorište od kuće ispuniš psima iz cele Skadarlije pa i onim seljačkim džukelama sa pijace. Jednu furunu hleba zakupiš, da njih nahraniš. Pa i ti gospodin Boro, Nema ni tvoje više. Nema da kad se „udesiš“ i upadneš u moju sobu ti ubraziš već da je to tvoja soba i tvoj krevet u njemu ležiš, kao da si se tu i rodio...“

3) „Daniele Cortis“. Tro-
struki svezak od talijanskog pripovje-
dača Antonija Fogazzara. U roma-
nu se obrađuju dva najvažnija socijalna i
psihološka problema: odnos između
crkve i države, i odnos između muš-
karca i ženske. Cortis je političar, koji
utire put kršćanskoj demokraciji, bo-
reći se u isto doba i protiv demokrat-
skim krajnostima i protiv klerikalnoj za-
sukanosti. Oslanjajući se na Cavourovo
načelo, da je za napredak modernog
društva potrebno sudjelovanje vjere i
slobode, hoće on da u državi pobudi
priznanje velikom značenju vjerskoga
duha, a u crkvi poštovanje slobode. U
tom plemenitom čovjeku radja se lju-
bav prema rođakinji Eleni (jednoj od
najidealnijih žena u talijanskoj knjizi),
ali je ona udata — za brutalna i odur-
na muža. Cijela beletristička ljepota
romana kreće se oko ove ljubavi, koja
nije obična strast, već neki viši, uzvi-
šeniji osjećaj. Moralnom svojom sna-
gom ovo je najznamenitije dosadašnje
djelo „Zab. Bibli.“
Sva tri romana najtoplije prepo-
ručamo.

Narodna privreda.

Stajsko djubre.

(Nastavak).

Glavni uzrok gubitka u azotu je
amonijakna fermentacija mokraće, koja
počinje odmah po mokrenju životinje i
razvija se vrlo naglo. Kada dovedemo u
vezu ove gubitke sa onima, koji su pro-
uzrokovani upijanjem mokraće u stajski
pôd, oticanjem mokraće sa djubrišta,
vjetrenjem amonijaka na samom djubri-
štu i njivi (ako se djubre odmah ne
zaore), mora se sa zalijenjem konstato-
vati, da se najveći dio azota izgubi iz
izmetina, a samo mali dio odlazi opet
ga njive. Jedan od većina prostih na-
čina, da se smanje gubitci u azotu zbog
vjetrenja amonijaka, je upotrebljavanje
zemlje za prostirku, jer je dokazano, da
se upotrebom zemlje gubi za 50% azota
manje nego upotrebom same slame. Na-
ravno, ako se upotrebljava samo zemlja
za prostirku, prlja se mnogo stoka,
pa da se to izbjegne, najbolje je mije-
šati zemlju sa slamom. U ovakvom
slučaju mora da je stajski pôd nepro-
pustljiv, pa se svako jutro, kad se iz-
baci stara prostirka i prije nego što se
položi nova slama, rasturi po pôdu ne-
koliko lopata zemlje.

Rad održavanja čistoće valja iz-
nositi djubre što češće iz staje — be-
zuvjetno svakog dana. Dugo stajanje
u staji škodi ne samo stoci, nego i sa-
mom djubretu. U ovčijim stajama može
djubre da ostane duže vrijeme, ali se
redovno mora pokrivati slojevima
zemlje i suhom prostirkom.

Da bi se što više smanjili opšti
gubitci, ne treba ostaviti djubre na
djubrištu više od 6 do 10 sedmica. Ne
treba čekati dok se od djubreta na-
pravi crna masna masa na samom
djubrištu, treba ga odnijeti na njivu i
zaorati čim se otpočne da previre, a
što se poznaje po tome, što se slama
splošti, postane mrka i omekša. Svje-
že djubre treba iznositi na djubrište
svakoga dana, rasturiti ga u siojeve i
dobro ga nabiti, da bi se spriječilo
budjanje i brzo previranje. Ako djubre
nije u rupi, onda valja pomoću slama-
stoga djubreta položiti ga pažljivo,
ogradići kao kakovim zidom, koji će
spriječavati prodiranje vazduha, svjet-
losti sa strane i oticanje pištavine. U
rupu za osoku treba da otiče sva pište-
vina, kako ona neposredno iz staje,
tako i ona koja cijedenjem ističe iz

djubrišta. Pomoću pumpe za osoku
valja često polivati djubre na djubrištu,
da se na taj način reguliše pravilno
previranje i spriječi suviše zagrijeva-
nje mase. U nedostatku osoke, a naro-
čito sada ljeti, može se i mora djubre
polivati vodom; na taj će se način
spriječiti obrazovanje bjеле budji u
djubretu i cijela će masa postati jedno-
obraznija.

Jaka hrana daje i mnogo jače dju-
bre no slaba hrana, jer odraslo mar-
vinče zadržava za sebe od prilike samo
jednu petinu azota i sumporne
(fosforne) kiseline, a ostalih četiri
petine odlaze u djubre. Godine staro-
sti stoke utiču takodje na vrijednost
djubreta: mlađoj stoci potrebne su ma-
terije za obrazovanje novih tkiva, pa
će zbog toga i djubre mlade stoke biti
uvijek siromašnije. Vrijednost djubreta
zavisu u mnogome i od cilja, u kome se
stoka goji: djubre stoke, koja je na go-
jenju, koja se hrani dobrom i jakim
hranom, uvijek je vrlo odlične kakvo-
će. Kod krava muzara jedna četvrtina
azota prelazi u mlijeko, prema tome je
njihovo djubre i siromašnije. Konjsko
djubre nije suviše vodeno, počinje vrlo
brzo da provire, zagrijeva se jako, pa
se zbog toga upotrebljava u izvjesnim
prilikama i kao vrelo toplote, n. pr. u
baštovanstvu. Govedje djubre za-
grijeva se mnogo slabije, ima u sebi
mnogo vode i naročito je dobro za
krećna i pjeskovita zemljišta. Ovčije
djubre bogatije je u hranjivim materi-
jama od govedjeg i konjskog djubreta,
sadrži male količine vode, brzo provire
i jako se zagrijeva. Vrlo je rijetko, da
se upotrebljava djubre raznih domaćih
životinja svako za sebe; obično se sva
djubreta spremaju smiješana na jednom
djubrištu i obrazuju — stajsko
djubre.

Osoka — pištavina — sadrži u
sebi rastvorene hranjive materije u
vrlo podesnom obliku za biljke: sa-
stoji se iz životinjske mokraće i vode
(kišnice ili one, kojom polijevamo dju-
bre). Njen sastav zavisi kao i sastav
djubreta od životinja i hrane.
(Svršice se).

Poslijednje brzojavne vijesti.

Izveštaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 4. juna.

Zapadno bojište:

Front prijestolonasljednika Rup-
prehta bavarskog:

U zavijutku Wytshaete do-
segla je juče topnička borba najveću
zestinu, ona je potrajala i u noći. U bli-
žini obale, na kanalu La Bassée i
s obje strane Scarpe povećala se
poslije podne borbena djelatnost. U no-
ći je došlo poslije jake neprijateljske
vatre od engleskih napadaja kod Hul-
lucha, Lensa, Monchy-a i
Cherisy-a; napadaji su posvuda
suzbijeni. Ona mjesta na potoku
Souchezu, na kojima su se Englezi
dan prije ognijezdili, većim su dijelom
očišćena od neprijatelja.

Front njemačkog prijestolona-
sljednika:

Zapadno-pruski i rajnski pukovi
izveli su na Winterbergu kod
Craonne jedno nasilno izvidničko
preduzeće, kod kojega je poslije ogor-
čenih borbi prsa u prsa ostalo u rukama
naših jurišnih četa preko 150 francus-
kih vojnika i 15 mašinskih pušaka. Na
zapadnom obronku brda našim položaj-
ima pripoieni francuski rovovi održa-
ni su protiv jakih napadaja. Noćas su

provalile jurišne čete donjo-šleskih pu-
kova sjevero-zapadno od Braye u
francuske položaje i privede preko 100
zarobljenika; i ovdje je zaplijenjeno 15
mašinskih pušaka. Oba su nam ova iz-
vidnička preduzeća pribavila dragoc-
jenih ustanovljenja o neprijateljskim
silama. U Champagni osujećen je
protivnapadajem istočno od brda
Pohl jedan napadaj, koga je predu-
zelo više neprijateljskih četa.

Front vojvode Albrechta württem-
berškog:

Nikakvih većih borbenih djelat-
nosti.

Istočno bojište:

Nikakvih naročitih događaja.

Macedonsko bojište:

Povoljno su za bugarske čete pro-
teklo predstražarske borbe zapadno od
Vardara, na dojranskom jezeru
i u nizini Strume.

Prvi zapovjednik glavnog stana
pl. Ludendorff.

Nova potapljanja.

Kb. Berlin, 4. juna.

Wolfvov ured javlja: I. Na za-
padnoj obali Irske i pred zapadnim izla-
zom kanala potopljeno je 18.000 brutto
registrarских тона. Od uništenih brodova
i jedrenjaka nije se moglo ustanoviti
ime i tovar, jer su oni torpedovani usrij-
jed njihovih pratnje.

II. Jedna je od naših pomorskih le-
tilica bacala 2. juna bombe na rusku
letačku stanicu Lebara sa dobrim uspie-
hom.

Načelnik admiralskog stožera
mornarice.

Odlikovanje hrabrog nadvojvode.

Kb. Beč, 4. juna.

Njegovo Veličanstvo sredo je na
komenskoj visoravni nadvojvodu Leo-
polda, koji se sa 4 topdžije priključio
jurišu 11. pješakačkog puka i kod toga
zaplijenio dvije talijanske mašinske
puške. Monarh je predao mladom prin-
cu podaneri mu orden željezne krunice
III. stepena.

Pred novom Sarrailovom ofenzivom

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“).

Rotterdam, 4. juna.

Balkanski dopisnik „Nieuwe
Rotterdamische Courant“ dr-
ži, da ne će dugo trajati do nove Sar-
railove ofenzive, pošto mogućnost po-
zicanja ili nadopunjavanja municionih
zaliha zbog podmorničkog rata postaje
sve nesigurnija te pošto se samo
jednom uspješnom ofenzivom može
olakšati položaj Sarrailove vojske. To
se mora dogoditi još prije ljeta, budući
da su čete prošlog ljeta teško podnosile
ondašnju klimu pa bi ih treće posve is-
crpilo. S druge opet strane ne može
Engleska povući Sarrailovu vojsku, jer
bi inače Grčka i središnje vlasti zado-
bile moć u Egejskom kraju. — Dopis-
nik javlja, da ostaci srpske voj-
ske, koja sada broji jedva kojih 25.000
ljudi, ispočetka nijesu htjeli
da se povrate na front, pa ih se
na to moglo pridobiti tek
grožnjom, da će u protivnom
slučaju sporazumne sile
prepustiti Srbiju njezinoj
sudbini.

Stockholmska konferencija.

Kb. Stockholm, 4. juna.

Izaslanstvo njemačke socijalističke
većine sa Scheidemannom na
čelu stiglo je danas u pratnji ministra
Stauninga u Stockholm.

One dve, povezane u crnu šami-
je, stoje na peronu. Kiša lije, one čute i
misle, Obuzete tugom i zebnjom. Oko-
lo svuda neizvesnost očajna, ni jedan
zrak, koji bi je zavisitilo. Kao dugi kov-
čeg razastro se vlak i u njemu skrivo-
no, nepoznato, samo, sedi njeno dete,
njina krv. A kiša neprestano pada, kao
i svakad u jesen...

Kao varnica proljupa jedan oštar,
dug, jak pisak. Potom lokomotiva od-
govori kratko, zagušeno nejasno.
Voz se kreće...

I kao kada se oduzima nešto naj-
milije, bi svima njima. Mati slabo mah-
nu maramom. On zuri kroz mutno ok-
no i gleda. Vidi obe, kako stoje grčevito
do ograde na peronu. Oseti na mah,
da one tuže, možda čak i plaču. I nje-
mu bi teško.

Peron se izgubi, to se osećalo po
truskanju na skretnicama.

Tada on pogleda još jednom, kao
u strahu, kroz prozor i gde su letele
velike i krupne varnice, kao zvezde i
kada opazi daleko u tmini noću, rase-
janu varoš, nazirući se u svojim kon-
turama po slabim svetilkama, zagnju-
ri glavu duboko. On oseti u njegovom
grlu bol opor i strašan, kako ga davi,
kao da će da ga uguši. I na mah sećaju-
ći se suza majkinih, koje će proliti
čim ugleda kuću pri povratku sa stan-
nice, njemu dođe žao, kao nikad dotle.
I zagnjurivši glavu između dve torbe
on poče, da plače, rida, jeca, dok je ne-
ko promuklo pevao.

A palanka je spavala kao i pre,
sumorna pod kišom, da opet bude ve-
dra nasmejana prvog proletnog dana.

Kb. Stockholm, 4. juna.

Izaslanstvo njemačke socijalističke
većine, koje se sastoji iz 9 članova, a
koje je danas ovamo stiglo, odlučno us-
kraćuje bilo kakav intervju.

Opšta ofenziva sporazumnih sila uz učestvovanje Rusije.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 4. juna.

Švajcarski listovi potvrđuju, da je
Engleska predobila sve saveznike za
jednu novu glavnu ofenzivu na svim
frontama. General Pau, koji u ovaj
čas u Švajcarskoj posjećuje francuske
internirce, navodno je rekao, da je Ke-
renski opet potpuno uspostavio raspo-
loženje ruskih vojnika za nastavak ra-
ta. Stoga Rusija može bez bojazni da
učestvuje u završnim preduzećima
svjetskoga rata.

Pregovori između engleskih age- nata i ruskih socijalista u Švajcar- skoj o eventualnoj razdiobi Rusije?

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Budapest, 4. juna.

S dobro informiranog mjesta sa-
znaje ženevski dopisnik „Az Esta“, da
se u Švajcarskoj vode pregovori iz-
među ruskih nacionalista te engleskih
agenata i novinara, koji se okreću oko
eventualne razdiobe Rusije. Engleska
se vlada navodno već time Rusima za-
grozila za slučaj, ako oni ne bi više
htjeli da se dalje bore. Toliko je sigurno,
da uplivni ruski nacionaliste na-
stoje, kako bi se njihovoj vojnicima
u odvojenim pukovima te da je sepa-
ratistički pokret najjači u Ukrajini, gdje
se dosada nijedan seljak nije priključio
ruskom agrarnom pokretu. I iznenadna
volja za borbu, koja se pokazala kod
odeske flote, imao bi biti napadaj na mi-
rojlubive ruske stranke a na poticaj
Engleske. Ovaj se pokret upravlja iz
Švajcarske a konačna mu je svrha, da
opet uspostavi carizam i ako u nešto
više konstitucionalnijoj formi.

Bitka između dezertera i vojske u Kijevu.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Stockholm, 4. juna.

Ratni je ministar Kerenski sti-
gao u Odesu u svrhu istrage zbog kr-
vave bitke, do koje je došlo u Kijevu
između dezertera i vojske. Hiljade de-
zertera razoružali su miliciju, časnike
i kadete, koji su sa teretnih automo-
bila napali dezertere. Mnogo je vojni-
ka ranjeno, hiljade dezertera opet uhva-
ćeno; ostatak je pobjegao.

General Aleksejev o žalosnim prilikama ruske vojske.

Kb. Petrograd, 4. juna.

General Aleksejev držao je
vojničkim zastupnicima govor, u kojem
je upozorio na smanjenje četa na fron-
tu i izrazio svoju duboku žalost nad
rasulom jednog i po milijuna vojnika u
pojedine čete. Aleksejev je apeli-
rao na vojnike, da kod svojih drugova
porade, kako bi neprijatelju bio neme-
nut onakav mir, kakav hoće Rusija.
Ako saveznici u slobodnoj Rusiji uvide
svoje neprijatelje, hoće li oni i dalje
ostati njeni prijatelji? Neprijatelji će
medjutim ostati neprijatelji. General
Aleksejev zamahnuo je svojom kapom i
pozdravio vojnike. Jedan mu je voj-
nik odgovorio, da su sve čete na njego-
vo naredjenje spremne poći naprijed,
Aleksejev je zagrlio vojnika i zahvalio
mu se.

Trgovačka konferencija sporazum- nih sila.

Kb. Lugano, 4. juna.

17. maja sastala se u Rimu trgo-
vačka konferencija sporazumnih sila.
Konferenciji je svrha, da vijeća o mje-
rama, kako bi se i poslije zaključenja
mira na privrednom polju nastavila
borba protiv središnjih vlasti. Dosadaš-
nja vijećanja nisu urodila nikakvim
rezultatima.

Socijalistički pokret u Engleskoj.

Kb. London, 4. juna.

U Leedsu se sastalo 1100 eks-
tremnih socijalista, da pozdrave rusku
revoluciju. Pročitan je brzojav petro-
gradskog radničkog i vojničkog savje-
ta, u kojem se veli, da je postalo jasno
kako ne može doći do nikakvog
uništjućeg udara pa da radnički i
vojnički savjet želi svratiti pozornost
naroda na pregovore za mir. — Zaklju-
čeno je, da se pozdravi ruska revolucija,
da se odobri ruska politika mira na
osnovi „nikakve aneksije i nikakve
odštete“ te da se i u Engleskoj osnuje
savjet radnika i vojnika.

Katastrofalna poplava u Italiji.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“).

Lugano, 4. juna.

U raznim oblastima Italije nastu-
pila je katastrofalna poplava. Prema
„Avanti“-u cijeni se šteta, koju je
poplava naniela u Milanu i okolici sa-
mo na drumovima i građevinama na
preko 10 milijuna lira.

Velika uzbuđenost u Francuskoj.

Svi socijaliste protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Zeneva, 4. juna.

Odluka je francuske komorske ve-
ćine protiv socijalista izazvala veliku
uzbuđenost. U coularima se događaju
živahno komentarišu. Saznalo se, da je
u tajnoj sjednici govoreno i o tome, ka-
ko je poslanik Motet u Rusiji saznao
za jedan dokument, prema kome su se
car Nikola i Poincaré već prije
rata složili za jednu ofenzivu
protiv Njemačke. Ribot je bio
primoran, da u tajnoj sjednici objavi
jedan dio tajnih dokumenata, kako bi
oslabio dojam spomenutoga dokumenta.
Socijalistički listovi, pa i oni od ve-
ćine, žestoko napadaju vladu. —
„Journal du Peuple“ piše: Fran-
cuski bi narod bio najglupli na svijetu,
kad sada ne bi uvidio, kako njime
upravljaju prosti šarlatani. Ri-
bot je dokazao, da ni kao star čovjek
nije zaboravio svoje sramotne prošlo-
sti. Komora neka dobro promisli, šta
će da zaključiti, jer ako uskrati izdava-
nje putnica, onda će ona velikog rus-
kog saveznika raspoložiti protiv nas;
a u tom bi slučaju bilo lako moguće, da
za Francusku nastane jedna
nova situacija.

August Senoa:

Branka,

(Nastavak).

„Nemam ni najmanje nade,“ odgo-
vori Branka krepko, „najradje bih dakako
učiteljvala ovdje, pokušala sam to i na
razne načine, ali znam za izvjesno, da neću
dobiti mjesta u Zagrebu. Ljudi su mi od-
govorili posve čisto i jasno, pa sam se
okanila svake nade. Moram tražiti mjesto
van Zagreba. Po kućama poučavati neću,
to mi je mrsko.“

„A zašto? molim. Ta ti bi više zaslu-
žila, nego učiteljsku plaću.“

„Znam, ali velim ti, da neću robo-
vati.“

„Robovati? Nerazumijem.“

„Zar nije robovanje, kad moraš obijati
i ova i ona vrata po gradu, kad moraš
drtati od hira svakoga razmaženog gos-
podskog čeda, kad nemaš nad njim vlasti,
jer rekneš li oštriju riječ, rasrde se rodi-
telji, otkazu ti. Zar nije robovanje, kad
moraš po cijele ure sjediti kraj tučoglave
djevojčice te učiti ju, kako valja udariti
prstom u tipke, pa ako učenica nepostane
za nekoliko mjeseci vještakinjom, već
uvrijeđena majka, da tvoja metoda ne-
valja. Zar nije robovanje, kad moraš od
zore do mraka izlaziti i silaziti po stua-
bama gospodskih kuća a nemaš ni časka
za sebe, da čitaš, da učiš, da razvijaš svoju
dušu. Ne, neću da budem ropkinjom.“

„A ti hoćeš da postaneš učiteljicom,
ropkinjom scooske djece. Netreba li ti tu
još više strpljivosti?“

„To je druga. To će moje zvanje biti,
imat ću vlasti. Budem li poštena, revna, netreba
mi se bojati ničijih hira i radim za opće
dobro, za cijeli narod, a to nešto vrijedi.
Svoja sam gospodarica, zapovjednica one
male vojske, koja mi se povjeri te me slu-
žati mora. Imam sva ta mlada srca u
svojoj ruci, imam da od njih učinim nešto
poštena. Svoja sam onda, pače smijem se
i ponositi. Službenicom naroda biti, čika
je; služavkom privatnih biti, jest ropstvo
i sramota za djevojku, koja je nešto nau-
čila u svijetu. A narodu hoću služiti, na
to sam se zaklela, na to me srce vuče. Hoću da
radim dva tri puta više, nego što mi je dužnost,
hoću da radim mjesto onih zenskih, koje su na-
žalost zaboravile, da su hrvatske žene ili
djevojke.“

„Idealistice moja! Vidim, tebi nema
lijeke! Želim ti sretan put medju neo-
pravu dječurliju, ja te pratiti neću. Bojim
se, da će te fantazija mltuti, kad uvidiš,
kakovu nadaš?“

„Mjesta još nemam, ali imam nade.
Mojla sam za tri mjesca, svjedodžbe su
mi dobre.“

„Kamo si molila?“

„Za trgovačke K., zatim za pučku školu
u S. u Slavoniju i za podučiteljicu u B.
u Lici: riješenje mora skoro stići.“

„U Lici? Br! Br! Br! Ođje pukovi
rastu i medjeti cvatu. Ajde! Obuci se,
došla sam po te, da se malo prošetamo.
Hoću te se naučiti, dok neutekneš u
Liku. Nas dvije ne ćemo se nikad slagati,
ali ćemo ostati prijateljice do vijeka.“

II.
Branka bijaše u istinu neobična dje-
vojka, gotovo bi se moglo reći čudo od
djevojke, jer nije bila na ono brdo tkana
kao što druge gradske gospodjice. Dana-
šnji je vijek okrutan prema ženskinja,
jer se od Evinih kćeri zahtjeva više nego
od muškaraca. Deklamuje se na sve strane:
prosvjeta neka pronikne u sve slajve pu-
čanstva, neka jednako obuhvati sve spo-
love. Gospodjicama se propisuje dakle,
dok u školi sjede, onaj isti recept učeno-
nosti ko i mužkarcima. Astronomija, fi-
zika, matematika, psihologija, filologija,
povijest neka ne bude samo svojnom Ada-
movih sinova već i Evinih kćeri. U tu
mladu žensku glavicu valja dakle stupiti
cijelu enciklopediju. Tako umuje i danas
aristokracija, pseudoaristokracija, birokr-
racija pa i građanska, to jest obična
ženska naobrazba. Nu želi li djevojka pravo
steći, da se giblje po jaštenom parketu,
svakako je potrebiti i glasovir, pjevanje, cr-
tanje, francuština, gimnastika, plesanje,
što je istina, a imaš li već mjesto ili se
pače sklizanje na ledu. To je, što Pari-
žanin veli „chic“.

(Nastavice se.)

Voj. J. Kulundžić:

Put.

Dugi niz vagona stoji pod kišom.
Ona uboga sitna pada, sipa, lije. Okolo
svuda magla, što davi kataralne i na-
dimlje pluća. Kazaljka se kreće lagano.
Noć ide za svakim satom što izbije.

One obadve stoje, da ga isprate.
Ostavile su i kuću i baštu, kapiju su
zaključali. Na tvrdoj masnoj klupi sede
i čekaju, kada-podje voz. Jedna bošča,
koju on drži, to je sve od celog bagaža.

— Čuvaj se, poče mati. Ti si mali,
put je velik. I da ga nebi rasplakala,
učuta.

On je shvatao sve: I svu siromaš-
tinu njihove propale kuće, i svu nema-
štinu. Sada mu predstoji samo ovaj put,
koji ga vodi na sever, da nastavi školu.

— Tamo se čuvaj. Mi smo daleko
dodade tetka.

Zatim reči behu propraćene uz-
dahom.

On oseti svu tugu, koja čuti u nj-
ma. Oni žale. A imaju razloga. On je
jedini, čuvan, kao kap vode na dlanu.
I sada? treba se rastati poslati ga da-
leko od sebe u nepoznat kraj, medju
tudje ljude.

Samom njemu beše teško. Siro-
mašni dječak, u crvenoj flanelskoj rek-
li, sa crnim dugmetama i crnim somot-
skim manžetnama, bez igde ikoga, oti-
čij u nepoznat kraj, beše teško. Ostavili
mesto, gde je iznikao brzo, kao i kuku-
rek, što ga bere svakoga proleća, napu-
štiti vinograde, livade, reku, prežaliti
plodnu jesen i raskošno proleće, zabo-
raviti kuću, avilju, ognjište, gde su
provedeni najmiliji najmiliji časovi, bez

dosade, bez misli za sutra, to je bilo
najteže. Na mah je osetio svu tugu, za
ta mesta, tako što su mu tako

CIJENE OGLASIMA:

Ostina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
Prispolano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
Bilješke: Petina jednog stamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

MALI OGLASI

Primaju u: Knez Mihajlova ul. 38.

CIJENE OGLASIMA:

Ostina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
Prispolano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
Bilješke: Petina jednog stamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Ljekarska pomoć.
Dentista F. B. Bril
Beograd.
Makedonska ul. 5. (do Pošte).
„Amerik. Specialista“



„Zubo“ vještacke u zlatu i u
kautčuku samo se u mome Ate-
ljeu izrađuju po najboljem ori-
ginalnom americkanskom siste-
mu. Primam od 8—12 i 2—6.
823-1

Zavod za lečenje vodom, ma-
sažom i elektrikom

Dr. A. Farkića

preko puta malog Kalemegdana
— Knez Mihajlov vijenac 23 —
otpočeo je ovogodišnju sezonu.
Liječi naročito nervne bolesti,
reumatizam, bolesti želuca i
crijeva, bolesti pluća i marami-
ce, bolesti srca i krvnih
sudova. 833-1

Kupovine i prodaje
RASPRODAJA POKUČ-
STVA.

Trpezarija u renaissance
stilu, pozlaćen barock-sa-
lon, spavaća soba za dvije
i jednu osobu, ogledala, po-
sude, lusteri, razne zavje-
se, silke, predmeti za deko-
raciju, knjige na klasičnim
jezicima, note i t. d., i t. d.
Vidjeti se može dnevno od
8 sati ujutro do 8 sati u
veče. Bungalac, Zmaj od
Noćaja ulica 7. 31190-2

PIANINO

veoma dobar prodaje
se odmah ili daje pod na-
jam. Obratiti se g. Fi-
scheru (farbart) vls-a-vi-
Gubernije, Knežev Spome-
nik. 31232-2

Namještenja.
OZBILJNA ŽENSKA

srednjih godina sa dobrim pre-
porukama, potrebna je za sav
domaći posao. Mjesto stalno,
nagrada dobra. Javiti se, Mil-
itina ulica br. 63. 31211-3

DJEVOJKA III MLADJA
ŽENA

iz bolje kuće, koja razu-
mije kućevan posao i da
pomaže gospodji u trafici,
traži se za stalno. Javiti
se od 8—11 prije i od 3—6
poslije podne u k. k. Ta-
bak-Trafik, Kralja Milana
ulica 35. 31228-3

TRAŽIM

2 mladija i 12 starija jača
anomika za sve poslove.
Plata sa ili bez hrane. Za
adresu upitati administra-
ciju ovog lista. Kneza Mi-
haila ulica broj 38, pod
„Mladji 319“. 31221-3

Stanovi.

TRAŽIM STAN i to zaseb-
nu kuću sa od prilike 4 sobe
i ostalim prikladnostima i
lijepom baštom. Ponude slati
München, Bitojska 48, Beograd,
30699-4

TRAŽE SE

dvije namještene sobe u
koljoj vili na Senjaku III
Topčidersu blizu tramvaj-
ske pruge. Ponude admi-
nistraciji ovog lista pod
„lužinjer 380“. 31217-4

Razno.

DJAKE I OZBILJNE SKUP-
LJACE POŠTANSKI MA-
RAKA, koji žele marke mije-
njati očekujem dnevno od 1—3
sata poslije podne. Manojlo
Munk Višnjičeva ul. 2. 31219-5

2 JAGNJETA

pobjegli su. Upitati Dell-
gradska ulica 21. 31226-5

Kažnena „Valjevo“ na
najljepšem mjestu u ulici
Kralja Aleksandra broj 20
sa cjelokupnim jedikom,
odličnim podrumom za vi-
no, izdaje se odmah pod
zakup. Za uslove obratiti
se u radnji g. Dušana To-
dorovića, trgovca, ulica
Kralja Milana br. 25. Te-
razije od 9—12 prije i od
6—8 po podne. 31189-5

KORESPONDENCIJA.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, za Milutina Djordje-
vića, bivšeg direktora pirot.
gimnazije. — Molim pošal-
jite novac što prije. Do
sada nisam ništa dobio.
Pošaljite na adresu: Aca
Dj. Stojković, Palanka
Smederevska, Smederevs-
ka ulica 181/16. Blagoda-
ri Aca Dj. Stojković.
31154-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Beo-
gradskoj zadrugi. — Mo-
lim, da mi se od moga ulo-
ženog novca, uložnica br.
353, pošalje šest stotina
kruna. Milica Lavić, udo-
va. Adresa: Pavle Rajko-
vić, Djušina ulica 2, Beo-
grad. 31190-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. — Molim da do-
stavite slijedeće Milutinu
D. Ristiću-Nikoliću, pod-
naredniku 14. puka timo-
čke divizije, 1. poziva, pisar.
štaba. Ove godine sam pri-
mila tri tvoje karte i jed-
nu preko Dniča. Možeš
pojmiti našu neopisanu ra-
dost, jer smo bili već u
najvećoj brzini za tobom.
Majka i Dragi javili su mi
se jednom prilikom. Oni su
svi zdravi. I mi također.
Javiti se majki i Milevi.
Za mene se napuste nemoj
brinuti ništa. Prvu sam
pošljicu novca preko Sko-
pijske ulice primila kra-
jem aprila. Molim te, da
mi i u buduću šalješ po
mogućstvu. Ja sam kod
Emila i Zorke. U dućanu
su Petronijević i Steva.
Svi te mnogo pozdravljamo,
najviše tvoja Emilija
Lazić, Visoki Dočani 23,
Beograd. 31164-3

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Jovanu Jo-
vičiću, poste restante Geneve.
Molim dostavite mome mužu
Nedeljku Radoviću, stariješini
komore II. poz. IV puka drin-
ske divizije br. 16. Dobili smo
tvoje i brat Rakove karte, iz
kojih vidimo, da ste zdravi, i
koje su nas mnogo obra-
dovala. Vidim, da si pro-
čitao sve naše oglase i za
to ti se istim putem opet
javljam. Majka, Ljuba i
sva djeca zdravi su, kao
i Lena sa djecom, zdrava
je. Javi mi za brat Joku
njenog adresu jer se ne
javlja. Majka i Ljuba su u
brzi. Za kafanom ne radi.
Kum Nedeljko blagodari na
izvještaju o Slavku. I Mi-
lojeva majka blagodari i
moli, da joj Milejo javi za
Obrada. Tata je bolestan.
Bosa i Daca sa djecom
zdrave su. Čiča Nikola je
umro, ostali su svi zdravi.
Borivoje ti često piše. Sli-
ku djece sam ti poslala.
Oni se mnogo raduju tvojoj
slici, kad će je dobiti?
Djeca te grle i ljube i mno-
go pozdravljaju kao i tvoja
Zorka Radović iz Užica.
31171-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, za Petra Mladenovi-
ća, Zezeva. — Novac,
koji ste mi isposlali na Ja-
godinu, Unterhauptstrasse
82, vraćen je zbog nejasne
adrese. Moj muž je u ži-
votu i nalazimo se za sad
u Palanki smederevske sa
porodicom u oskudici.
S toga vas lijepo molim,
ispravite adresu i preko
Palanke pošaljite mi što
prije veću sumu, jer mi je
neopodno potrebno. Po-
štuje vas Darinka M. Ko-
štić, bivša učiteljica u Ka-
vadarcu, Makedonija. Pa-
lanka, Smederevska ulica.
200/8. 31143-8

Leposavi Radulović, Pen-
sion Beau Site Place du
Cirque Nr. 3, Zezeva. —
Molim pišite Peri Tucakovi-
ću i molite ga, da na-
stane, da se ispravi adre-
sa, po kojoj mi se šalje
potpora: Jelena Mila-
nović. Do sada zbog neta-
čne adrese ni jednu pošljicu
nisam primila, svu su vra-
ćene. S pozdravom Jelena
Milošević, praktikant sres-
koga suda, Palanka.
31200-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, za Kostu Šumenkovića
poručnika, II. dopunski puk
šumadijske divizije II. poziva.
Izvestite Marka M. Pavlovića,
posilnog, da smo u oglasu
Premovića pročitali, da je zdrav
i živ, koje nas je obradovalo.
Svi su mu ukućani živi i zdravi.
Neka se javi kartom ako
može i izvesti za Veselina Pu-
zovića i Veljamina Ratkovića.
Pozdravlja, Milenije Pavlović,
Bekova, Novi Pazar.
A 2536-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, za Gligorija Gligori-
jevića, komesara poljske
bolnice, dunavske divizije,
1. poziva. Mi svi smo živi
i zdravi. Dobili smo dvije
tvoje karte. Novac pošalj,
jer smo u oskudici. Poz-
dravlja te majka Aspasija
Gligorijević, Gimnazijska
25, Beograd. 31194-8

Kosti Hadži-Vidojkoviću,
Paraćin. — Molim izjavi-
te me odmah o mojoj se-
stri Desanki Anđelković i
tetki Milici Dr. Ristića,
jer odavno ne dobivam od
njih nikakvih vijesti. Una-
prijed blagodarim. Darin-
ka Cvetković, Sloboda 12,
Beograd. 31197-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim izvestite me
o Sretenu Pjanoviću iz
Barčea, opština babinska,
okrug prijepljski, voj-
niku 2. čete, 2. bataljona,
4. pješadijskog puka ka-
drovskog, neka se javi
ovim putem preko novina
ili kartom na adresu Mi-
lovanu Pjanoviću, Prijeplje.
S poštovanjem Ilija
Djordjević, Prijeplje.
A 2540-8

Acil Diniću, hotel Termi-
nus, Zezeva. — Molim iz-
vestite mog djevera Ni-
kolu Bozovića, da sam sa
Dragim živa i zdrava i da
sam u oskudici, da mi
pošalje što prije novca.
Blagodarna Nastasija Bo-
žović, Takovska 36, Beo-
grad. 31192-8

Iliji Josimoviću, Geneve.
Molim te gazda Ilija, da javiš
mome mužu Milanu Spasenovi-
ću-Tici, da mi gazda Stanko
Vaslić ni do danas nije hitno
isplatio još resto tri stotine
kruna od datih njegovom sinu
četiri stotine kruna na školov-
vanje i izdržanje. Stanko mi
je prvi dati novac isplatio, a
drugi put od datog mu novca
dao mi je samo stotinu kruna,
a resto ne će da mi isplati,
izgovara se, dok dobije od
sina odgovor. Javi mi da sam
u oskudici, i neka mi pošalje
novca za naše izdržanje. Svi
smo zdravi i svi ga mnogo
pozdravljamo. Tebi Ilija, una-
prijed blagodarimo. Rosa Spa-
senović, Loznica. St. 1-8

Stevi Aćimoviću, Ze-
neva. — Molim za što bržu
pomoć. Izvestite i moga
brata Čedu Mijatovića, da
sam u oskudici. Melanija
Marinković, Molerova 15,
Beograd. 31187-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. — Saveta Jovanović
u Beogradu, Ražina ulica
1, moli svoji sestru udovu
Krištinu Kraljević, da je
pomogne novcem, pošto se
nalazi u bijedi. 31187-g

Stevi Aćimoviću, Rue
des Alpes Nr. 4, Zezeva.
Molim izvestite mog mu-
ža Gavru Dmića, da sam
primila i po drugi put no-
vac, koji mi je poslao pre-
ko vas. Hvala na učinjenoj
usluzi. Javite mu, da sam
sa Radom zdrava i neka
mi i u buduću pošalje, jer
mi je potrebno za život. Od
Rade rukoljub tati, poz-
drav od Vide. Blagodarna
Vidosava G. Dmić, Muta-
pova 40, Beograd.
31193-8

Acil Diniću, Zezeva. —
Molim javite Dragutinu
Milojeviću, šefu stanice,
pošta br. 999, da su mu sva
djeca živa i zdrava. Paja
i Rade uče školu. Nidju
mislim poslije ferija da upi-
šem. Ljuba je veliki i Je-
la. Pisma i novac dobiva-
mo uredno od njega i ni
njemu pišemo. Poslali smo
preko vas fotografiju. Ne-
ka mi javi kad dobije. De-
ca i ja ga pozdravljamo.
Milica Todorović, Slav-
ska ulica 58, Bulbuder,
Beograd. 31198-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, za Petra Mladenovi-
ća, Zezeva. — Novac,
koji ste mi isposlali na Ja-
godinu, Unterhauptstrasse
82, vraćen je zbog nejasne
adrese. Moj muž je u ži-
votu i nalazimo se za sad
u Palanki smederevske sa
porodicom u oskudici.
S toga vas lijepo molim,
ispravite adresu i preko
Palanke pošaljite mi što
prije veću sumu, jer mi je
neopodno potrebno. Po-
štuje vas Darinka M. Ko-
štić, bivša učiteljica u Ka-
vadarcu, Makedonija. Pa-
lanka, Smederevska ulica.
200/8. 31143-8

Leposavi Radulović, Pen-
sion Beau Site Place du
Cirque Nr. 3, Zezeva. —
Molim pišite Peri Tucakovi-
ću i molite ga, da na-
stane, da se ispravi adre-
sa, po kojoj mi se šalje
potpora: Jelena Mila-
nović. Do sada zbog neta-
čne adrese ni jednu pošljicu
nisam primila, svu su vra-
ćene. S pozdravom Jelena
Milošević, praktikant sres-
koga suda, Palanka.
31200-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. — Molim izvestite
moga sina Gligorija Gligo-
rijevića, komesara marve-
ne poljske bolnice, 1. po-
ziva, dunavske divizije, da
sam zdrava sa djecom.
Poslala sam mu nekoliko
karata i preko novina ne-
ga tražila i molila, da se
javi i novca pošalje, jer
sam u oskudici. Do danas
ne dobih glasa od njega.
Neka mi ovim putem pošal-
je tačnu adresu i novca
koliko može. Pozdravlja
ga sestra, braća i ja maj-
ka Aspasija Gligorijević,
Gimnazijska ulica 25.
31146-8

Mih. II. Ristić - Čačak

Nikola Aćimović, trgo-
vac iz Čačka, izveštava
Ivana Brkovića iz Pranja-
na, da su njegovi svi zdra-
vi i da za njih ne brine
samo neka se češće javlja.
R. 782

Stevi Aćimoviću, Ze-
neva. — Pavle Petrović iz
Čačka, Tegetstrasse 4,
moli, da mu se pošalje
plata kao bravaru ložio-
nice u Kraljevu, jer je u
oskudici sa porodicom.
R. 783

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Dolje imenovani mo-
le za izvještaj o svojim:
— Milica Rajić iz Banjice,
srez travnički, okrug ča-
čanski, za sina Velimira
Rajića, regruta prve parti-
je, 10. pukovske okružne
komande. — Aleksa Jova-
šević iz Preljne za brata
Miliju Jovaševića iz Pre-
ljine, okrug rudnički, re-
gruta posljednje parti-
je, 10. pukovske okružne koman-
de. — Drinka Pejovića iz
Papratista, srez požeski,
za muža Jakova Pejovića,
1. četa, 4. bataljona, 17.
puka, 1. poziva. — Katarina
Petrović iz Dljina, srez
dragaveški, za muža Ale-
ksandra Petrovića, 8. četa,
pogranične trupe. — Vladimir
Radonjić iz Viče, srez
dragaveški, za sinov-
ca: Milana Radonjića, pot-
narednika, 3. četa, 2. bata-
ljona, 10. puka, 1. poziva i
Tanasije Radonjića, regruta
prve parti-
je. — Vinka Ča-
lovića iz Zeoka, srez dra-
gaveški, za sina Milenka
Čalovića, dopuna 10. pu-
ka, 2. poziva. — Dragoljub
Korčanić iz Kaone, srez
dragaveški za svog sinov-
ca Todosija Korčanića, ob-
veznika 4. čete, 1. bata-
ljona, 18. puka, 1. poziva.
R. 784

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. — Ja imam ulog kod
Čačanske zadruge čija se
imovina sada nahodi kod
Beogradske zadruge, pa
pošto sam u oskudici, to
učtivo molim, da mi se
pošalje nešto od ovog no-
vca radi izdržanja. Novac
poslati preko starooca Mi-
lice Simović, Čačak, Karl
Franz Josef 22, jer drugi
staroac Sreten Tadić umro
je. S poštovanjem Vera
Tadićeva, Čačak. R. 785

Stevi Aćimoviću, Rue
des Alpes Nr. 4, Zezeva.
Molim izvestite mog mu-
ža Gavru Dmića, da sam
primila i po drugi put no-
vac, koji mi je poslao pre-
ko vas. Hvala na učinjenoj
usluzi. Javite mu, da sam
sa Radom zdrava i neka
mi i u buduću pošalje, jer
mi je potrebno za život. Od
Rade rukoljub tati, poz-
drav od Vide. Blagodarna
Vidosava G. Dmić, Muta-
pova 40, Beograd.
31193-8

Dragomir Konjević,

UŽICE.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. — Molim dostavite
mome mužu Aleksu Luko-
viću, sudskom pisaru, voj-
na pošta broj 8. Tvojih
sam više karti dobila ra-
nije, sad prodje više ne-
djelja kako ne dobih ništa
od tebe. Javljaj se u buduću
češće, da ne mislim.
Novac sam primila u 4 ma-
ha. Kad uzmogneš, pošalji
mi opet na adresu Draga-
novu, pa će on meni posla-
ti. Sa djecom sam zdravo
kao i oni u selu, ne misli-
ništa. Ja sam sve uradila
kako treba. Izvesti me šta
budeš saznao za dolje ime-
novane, svi su me njihovi
molili. — Borivoje Šopa-
lović, 5. puka, 2. poziva iz
Mackala; Savo Stev. Lu-
kovića, regrut, koji je sa
Djonom otišao; Milorad
Skodrić, 4. puk, 2. poziv;
Radomir Radeljić, 4. puk,
1. poziv, trupna komora,
Sljivovica; Nikola Babić,
13. puk, 1. poziv; Gvozde
Nikoline muž, Damjan
tetka Stojkin javi ti ili Vi-
dosav, mnogo mu njegovi
brinu. Svetozaru Novakovi-
ću javi, da mu je sestra
živa i zdrava i da joj pošal-
je novca, jer je u
oskudici. Sliku djece sam
ti poslala preko Premovi-
ća. Javljaj se što možeš
češće, a to isto javi i svi-
ma našim naročito Dobru
i Mišu. Neka se jave Zivo-
ko, Boško i Brano jer Zora
mnogo brine, odavno nije
dobila nikakva izvješća od
njih. Mnogo te pozdravljaju
Caca i Deca Stana Luk-
ovića, Užice. KJ. 266

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Nedeljku
Nikoliću, Nica. Molimo,
da nas izvestite za ova
lica: Radisav i Milenko
Nikolić, Dobrosav Milić,
Petar Djordjević iz Tubi-
ća, Desimir Marković, za
ovo nas odmah izvestite ili
su živi ili ne, da znamo.
Persa je zdravo. Njihovi
su svi zdravo. Poštuje vas
Petrija Djordjević, Stojak
Nikolić, Užice. KJ. 267

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, za Mšu Trifunovića
i Lazara Jovanovića, Ze-
neva. Molimo, da nas iz-
vestite za Mirka Spasoje-
vića, narednika 4. puka,
3. poziva za njih pitati
Dragomira, Aleksu i Aćima
Novakovića. Poštuje vas
Milja udova Spasojević,
Svetomir i Ikonija Jelić,
Sreć, Rogožica. KJ. 268


Jovanu Premoviću, Ze-
neva, za Mšu Trifunovića
i Lazara Jovanovića, Ze-
neva. Molimo, da nas iz-
vestite za Mirka Spasoje-
vića, narednika 4. puka,
3. poziva za njih pitati
Dragomira, Aleksu i Aćima
Novakovića. Poštuje vas
Milja udova Spasojević,
Svetomir i Ikonija Jelić,
Sreć, Rogožica. KJ. 268

JOVANU PREMOMIĆU,
Zezeva. Molim izvestite
moga muža Milana Dj.
Bogdanovića, nadzornika
okružnih zgrada u Sapcu,
da se sa djecom nalazim u
Kruševcu. Svi smo zdravi
i živi. Molim ga, da mi pošal-
je novca, jer sam u
oskudici. Leposava Bogda-
nović, Kruševac, Schul-
strasse broj 3. B. 1241

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. — Molim, da mi iz-
volite javiti da li znate za
moga sina Spasoja Ra-
denkovića iz sela Makre-
šane, 12. puka, 1. poziva.
Od kada je otišao nije mi
se javio do danas. Izvestite
me preko „Beogradskih
Novina“ ili Budimovica,
knjižara u Kruševcu. Za-
hvalni Milan Radenković,
otac, Makrešane, Krušev-
vac. B. 1242

Najbolje je pretplatiti se na
„BEOGRADSKÉ NOVINE“
OGLAŠUJTE U
„BEOGRADSKIM NOVINAMA“
Primaju oglase po umjerenoj cijeni.

BAZARE
u cijeni od 3—6 kruna
preporučuje
Knjižara Napredak, Beograd
Knez Mihajlova 7.
Iz unutrašnjosti novac unaprijed
uputnicom sa 0-60 poštarine.



Prvo ces. kr. povlašćeno dunavsko parobrodarsko društvo.

LJETNI RED PLOVIDBE

poštanskih i putničkih parobroda.
Vrijedi od 1. svibnja 1917. do dalje naredbe.

Primjedba: Za polazak parobroda sa svih parobrodskih stanica na Dunavu sve do Beograda, a tako isto na pobočnim rijekama vrijedi srednje evropsko vrijeme.
Izvadak iz društvenog pravilnika.
U ovome redu plovidbe navedena vremena označuju najraniji dolazak i odlazak parobroda.
Zakašnjenje ili izostanak pojedinih vožnja ne daje nikakvih prava na odštetu prema upravi.
Za željezničke i parobrodске veze ne jamči uprava.

I. NA DUNAVU.

Niz vodu:
Iz Passau-a u Linc: lokalna ladja dnevno do 26. maja u 4 sata 30 min. do podne, od 27. maja do 31. avgusta u 5 sati 30 min. do podne, od 1. rujna do daljnjeg samo do postaje Engelhartzell, u 6 sati 35 min. do podne, Poštanska ladja: dnevno do daljnjeg u 3 sata po podne.
Iz Lince u Wien (Praterkal), Poštanska ladja: dnevno u 9 sati po podne do 31. kolovoza, od 1. rujna do daljnjeg u 8 sati po podne, Brza ladja: dnevno u 10 sati 30 min. do podne do daljnjeg.
Iz Wien-a (Weissgarber) u Pozsony: dnevno u 5 sata po podne do 31. kolovoza, od 1. rujna dnevno u 4 sata po podne.
Iz Wien-a (Weissgarber) u Budapeštu: dnevno u 7 sati Wien Praterkal " " " " 7 " 30 m. u jutro.

Iz Budapešte u Zemun-Beograd dnevno u 10 sati u veče, iz Mohaca u Zemun: dnevno u 8 sati 35 min. do podne.)
Iz Aljmaša u Zemun: dnevno u 11 sati 50 min. do podne.
Iz Vukovara u Zemun: dnevno u 2 sata po podne.
Iz Ujvideka u Zemun: dnevno u 5 sati 40 m. po podne.
Stiže u Zemun dnevno u 10 sati 25. min. noću.
Stiže u Beograd dnevno u 11 sati 10 min. noću.

Uz vodu:
Iz Lince u Passau: lokalna ladja dnevno do 31. kolovoza u 12 sati o podne, od 1. rujna do daljnjeg u 12 sati o podne samo do Engelhartzell, Poštanska ladja: dnevno do daljnjeg u 5 sati 30 min. do podne u Passau.
Iz Wien-a (Praterkal) u Linc. Poštanska ladja: dnevno do daljnjeg u 10 sata do podne. Brza ladja: dnevno do daljnjeg u 7 sati do podne.
Iz Požuna u Wien (Weissgarber): dnevno u 6 sati u jutro (Weissgarber)
Iz Budapešte u Wien Praterkal dnevno u 6 sati u veče.

Iz Beograda za Budapeštu dnevno u 5 sati u jutro.
Iz Zemuna u Budapeštu: dnevno u 5 sati 45 min. u jutro.
Iz Ujvideka u B.-Pestu: dnevno u 11 sati 5 m. prije podne.
Iz Vukovara u B.-Pestu: dnevno u 4 sata 20 m. po podne.
Iz Aljmaša u B.-Pestu: dnevno u 7 sati 25 min. u veče.
Iz Mohaca u Budapeštu: dnevno u 2 sata noću)
U Budapešt stiže: dnevno u 3 sata 35 min. po podne.
1) Poštanske ladje imaju priljučak na osobne vialkove u Mohacu za Pecs.

One poštanske ladje, koje plove iz Budapešte u Beograd i natrag imadu, izuzevš petkom kod Starog Sankamena priljučak na ladju koja plovi između St. Sankamena i Titela.

II. NA TISI u mješovitvoj službi.

Niz vodu:
Iz Szegeda u Zemun: u srijedu, petak i nedjelju u 5 sati iz jutro.
Iz T.-Bece u Zemun: u srijedu, petak i nedjelju u 11 sati do podne.
Iz Titela u Zemun: u srijedu, petak i nedjelju u 3 sata poslije podne.
Stiže u Zemun: u srijedu, petak i nedjelju u 6 sati po podne.

Uz vodu:
Iz Zemuna u Titel Szeged: u srijedu, petak i nedjelju u 11 sati noću.
Iz Titela u Szeged: u ponedjeljak, četvrtak i subotu u 2 sata 15 min. noću.
Iz T.-Bece za Szeged: u ponedjeljak, četvrtak i subotu u 6 sati 15 min. iz jutro.
Stiže u Szeged u ponedjeljak, četvrtak i subotu u 2 sata 15 min. po podne.
2) Putnička ladja koja plovi iz Szegeda u Zemun i natrag pristaje kod Rezsöháza i Starog Sankamena.
ZEMUN, u travnju 1917.

Glavna agencija.

Fotografsku radnju
koju sam držao u Knez Mihajlovoj ulici br. 21 pod firmom Sime Makevića, služitelja beogradske klanice
obavljam sada pod svojom firmom
u Dostijevoj ul. br. 1, spruću Spomenika —
lijevo od Narodnog pozorišta (ulaz na velikoj kaplji bašte Pozorišne kafane).
Za naknadne porudžbine fotogr. snimaka, od juna mjes. 1916. g. do 1. maja o. g. obračati se meni.
Na poziv vršim snimanja u kući dnevna i večernja pomoću magnézijuma, a u ateljeu u svako doba bez obzira na vrijeme od 8 s. prije do 6 poslije podne.
Molim poštovane mušterije za posjetu, a trudicu se, da ih zadovoljim svojim radom kao i do sada.
31152 V. Mitrović.

OBUCA
muških
ženskih
i dječijih
ima u lijevom izboru obućarska radnja
MILOŠA SAVIĆA
KOLARČEVA UL. BR. 10. BEOGRAD. 736

Potpisivanje
ratnoga zajma
je
najpreča dužnost.

Sa bolom u duši izvještavamo sve naše i pokojnikove prijatelje, rođake i poznanike, da nam je naš nikada neprežaljeni otac, sin, brat, suprug i stric
† Jovan Stanojević - Starina
trgovac iz Brusa
poslije dvomjesečnog bolovanja preminuo 12. maja 1917., a saranjen na ovdajšnjem groblju 13. maja 1917. g.
20. maja 1917. g.
u Brusu.
Do groba ožalošćeni:
mati Mileva, supruga Borika,
sestre: Jovanka i Milanka i ne-
jaka djeca: Momčilo i Marica.
A 2541

Teško ožalošćeni smrću mile i neprežaljene nam sestre Jelene, javljamo srodnicima i prijateljima, da je i naš mili i neprežaljeni brat
† Radoje P. Radojlović
načelnik pošte i telegrafa
preminuo 24. pr. mjeseca.
U Beogradu, 2. juna 1917.
Duboko ožalošćena braća:
Gjorgje, Ljubomir, Milan, Dragoljub i Miloš P. Radojlovići sa ostalom rodbinom.
31204